

Manmin nga mga Balita

NO. 54 HUNYO 7, 2015

Unsay Imong Mabuhay sa dili pa Moabot ang mga Kalamidad?

Mga Magtotoo ni Kristo Protektado sa Linog, Bagyo, og Baha

Abril 25, 2015, ang kusog nga linog niigo duol sa Kathmandu, Kapital sa Nepal. Daghang mga bilding ang nangaguba, og ang kusog nga after-shocks nikuha sad sa kinabuhi sa mga tawo didto. Kining makalilisang nga linog ni kalas sobra sa 7,000 ka mga tawo og dili mo minus sa 15,000 katawo ang na biktima (hangtod Mayo 6, 2015).

Abril 26, 2015, si Pastor Grace Lee, Manmin Mission Center sa Nepal ni report mahitungod sa kahimtang sa simbahan nga iyang gialagaran sa pag-ingon, “Walay nasakitang mga miyembro og wala maunsa ang simbahan. Bisan ang ilang pamilya sa nagkalain laing lugar og ang ilang mga balay gi protektahan. Wala gyod maunsa ang simbahan!”

Ang Manmin Mission Center nigamit sa ika 3-5 indana sa nipis og taas nga bilding sa Lalitpur District, taytayan ra ang nakauwang ini paingon sa Kathmandu. Pag linog, ang bilding ni uyog pag ayo nga dili sila makabarog o maka lingkod kon dili mangguni.

Anang higayona, sobra sa 170 ka miyembro ang naniudto didto human sa ilang Sunday Morning Service, tungod kay ila mang himuon ang Adlaw sa Ginoo sa Sabado. Nang gawas sila og namarog sa dan kadiyot. Apan human sa usa ka oras namalik sulod sa simbahan nag prayer-meeting imbis unta mag Evening Service. Nag Daniel Prayer Meeting pa gani.

Si Pastor Lee nipadala og suwat, sa pag ingon, “Ang atong mga miyembro na protektahan ining kusog nga linog, diin maoy hinungdan sa pagtubo sa ilang pagtoo. Palihug iampo nga ang Nepal-government maka bangon dayon gikan ining dakong kadaot og ang tibuok nasod ma protektahan sa after-shocks.”

Diha sa mga kalamidad, ang katawhan walay mahimo og daling mapukan. Apan, kung ang mga anak sa Dios motoo sa Dios, mag praktis sa Iyang Pulong uban ang paghigugma Kaniya, og maglakaw sa kahayag, pinaagi ini dili sila mawad-an og kalinaw. Sama nga ang Dios ni protekta sa mga Israelita didto sa Goshen sa mga kadaot nga miabot sa tibuok Ehipto, karon Iya usab gitugot



Ang dakong linog sa Nepal nikuha sa liboan ka mga kinabuhi sa tawo. Atong iampo nga wala nay kadaot pa og ang mga tawo dili na mag antos pa sa troma. Dugang ini, maningkamot tang mahimong bulahang mga anak nga perming ma protektahan Niya og ato Siyang himayaon.

nga ang mga tawo maka eksperyensya sa Iyang gahum sa pag protekta.

Hulyo 15, 2014, gabii didto sa Pilipinas, nahitabo sad ang sama ini. Ang Typhoon-Rammasun kusog kaayo nga bagyo nga malumpagong nihapak sa Pilipinas sa gi kusgon nga hangin sa 250km/h (155mi/h). Sa Cavite Manmin Church, ang haligi nga gitaptan sa atop sa bilding nisugod na og kurog tungod sa kakusog sa hangin. Si Pastor Sharon Cho nangayo dayon sa pag ampo ni Dr. Lee. Sa kalit lang ang hangin nga halos moibot sa haligi, napalong og nihunong sad ang uwan.

Sunod buntag, nakita ni Pastor Cho ang gatosang mga kahoy'ng nangatumba duol sa simbahan. Nagkayamukat. Nakakita sad siya og iron-column atubangan sa gasolinahan. Apan ang simbahan walay nadaot, gawas lang sa gamay'ng guba sa atop og bongbong sa parkingan.

Marso 2011, ang tsunami nihapak sa

Sendai, Japan halos nanglimpyo kuni sa daplin sa dagat nga maoy hinungdan sa grabing 'landslides'. Linibo ang mga tawong gilubong nga buhi. Og nadaot pa ang Fukushima Daiichi Power plant, nga maoy hinungdan sa radioactive-leakage. Sa dakong kadaot, unsa may nahitabo sa mga sanggang simbahan sa Manmin Central Church didto sa Japan?

Ang Yamagat Manmin Church duol ra kaayo sa Sendai, apan wala sila maunsa. Ila lang nabati nga ni kurog ang bilding og naputlan sa kuryente. Ang ubang sanggang simbahan nakabati sad nga ni lihok ang bilding, apan silang tanan na protektahan.

Enero 2011, sunod sunod ang baha nga niigo sa Queensland, Australia. Nisaka ang Brisbane River og 8 metros. Kung nipadayon pa kadto sigun sa pasidaan, linibo ang mga balay nga apektado. Si Dr. Mika Cooper, Australian WCDN nga

direktor, nihangyo og pag ampo ni Dr. Lee para sa ilang nasod. Nihunong dayon ang uwan og ang dakong kadaot nasugpo.

Bisag asa pa ang tawo, mahimo silang mahiagom sa kadaot nga wala damha. Ang Dios sa gugma dili buot nga ang katawhan mag atubang sa mga kalamidad. Gusto Niya nga sila baskog og malipayon sa kinabuhi nga naay paglaom sa Langit. Mo protekta Siya uban ang gugmang labaw pa sa ginikanan. Apan kung sila magsigi lang og pakasala hangtod nga talikdan sa Dios, ang kalamidad moabot pinasubay sa hustisya.

Kung ilang dawaton si Hesu Kristo isip ilang Manluluwas, magsulay og pakabuhay sa Pulong sa Dios, motagbo sa hustisya para sa mga anak sa Dios sa pag buhat sa Adlaw sa Ginoo og mohatag sa tibuok ikapulo, sila ma protektahan sa kabalaka, kaguol, aksidente og kadaot.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ayaw kamo pangawat”
(Exodo 20:15).

“Ayaw Kamo Pangawat”

sa uban bisan pa kini og gamay’ng butang.

Dugang pa, bisan pag wala ta mangawat o mokuha sa katungdanan sa uban, kon maato kini sa dili saktong paagi, kini pagpangawat gihapon. Pananglitan, naay modawat og soborno gamit ang ilang posisyon o gahum, ang uban mo patong og dagko ngadto sa mamalitay og magpalabi sa genansya. Sa ingon ani ang maayog kasingkasing ma konsensya. Bisan pag wala sila manguha sa butang sa uban, apan nakaangkon sila sa dili unta angay nga maangkon, kung imo gyong sumahon kini pagpangawat usab.

2. Espirituwal nga pagpangawat: pagkuha sa mga butang nga iya sa Dios

Ang pagpanguha sa butang sa Dios konektado sa kaluwasan. Pananglitan, si Judas Escariot nga usa sa disipolo ni Hesus og maoy in-charge sa kwarta sa mga halad nanguha siya ini, og sa lihoc ni satanas iya pa ganing gibaligya si Hesus. Wala siya makadawat sa espiritu sa pag hinulsol mao nga miabot niya ang misirablang kamatayon, nagpakamatay siya.

Karon naay mga magtotoo nga mangawat og kwarta sa Dios. Ang uban nila murag tinuod nga Kristohanon og nagtrabaho pa sa simbahan. Apan wala nila mahunahun unsa ka grabi ang sala nga ilang gibuhad. Bisan pag ang ilang sala wala makita sa uban og wala sila masiloti ini, ang Dios nakakita sa tanan. Magbayad sila ini pinaagi sa hustisya, nga mas makahahadlok. Unsa kaha kung dili sila maghinulsol og moabot ang ‘Seven-Year Great tribulation’ nga sila nagsigi pa gihapon og pangawat sa mga butang sa Dios? Maka guba sa dughan!

Sunod, ang pag abuso pag gamit sa butang og pag gasto sa kwarta sa simbahan pagpangawat sad sa Dios. Dili gyod ta magpataka og gasto sa mga membership-fees og mission-groups; gamit sa bisan unsa diha sa simbahan para sa atong personal nga katuyoan; og pag usik sa butang nga gipalit sa simbahan. Og kon makadawat og kwarta sa simbahan para ipalit sa kinahanglanon, kung naay sobra unya dili iuli apan gamiton sa personal nga katuyoan. Kini pangawat sad.

Bisan gani ang telepono sa simbahan og ubang gamit dili ta manghilabot ini para sa personal nga katuyoan. Dugang pa, mga ginikanan mo badlong gyod

sa mga anak kon kini nag gisigisi sa mga papel o sobre para sa mga halad, mga weekly-bulletin o newspaper sa simbahan. Kining butanga makahimog babag ngadto sa Dios.

Labi na gyod, ang Dios nag pahimangnu nato sa pag pangawat sa ‘tithes and offering’. Ang ‘tithes’ mao ang ikapulo nga ibalik nato sa Dios gikan sa atong mga kita isip pag ila nga ang Dios labaw pa sa mga material nga butang. Kini kamatuuran nga nitoo ta Niya og niila sa Dios nga maoy tag iya sa atong kinabuhi. Mao nga kon dili ta maghatag sa ikapulo unya moangkon nga nagtoo sa Dios, sama kini nga nanikas ta sa Dios, og ang tunglo moabot nato (Malaquias 3:8-9). Dili ingon nga gitunglo ta sa Dios tungod kay wala ta mohatag sa ikapulo, apan tungod kay ang Dios dili mo protekta nato batok sa mga akusasyon ni satanas, mao nga mag antos ta sa kalisdanan penansyal, pagsulay og mga sakit.

Ang ‘tithes’ dili lang ikapulo sa atong sweldo apan sa atong tibuok kita. Kung naa tay lain pang mga kita, o pang gasto, o gasa gikan sa uban, kini kita sad, og kinahanglan maghatag sad ta og tithes ini. Apan ang uban dili moapil ini og kwenta og mohatag ra gikan sa ilang sweldo. Unya gikan nalang gani sa sweldo, minusan pa sa ubang mga gipanggastoan, mohatag sila dili isip tithes apan para sa mission-offering o charitable nga kalihokan sigun sa ilang gusto.

Sunod, dili ta mangawat sa halad pasalamat. Ang mga anak sa Dios daghan kaayog ika pasalamat. Mapasalamaton tang naluwas og paingon sa Langit; nakadawat sa katungdanan, og maka pamundo sa ganti; og ang Dios nag protekta nato og nanalangin sa tanang butang. Mapasalamaton sad ta tungod kay bisan sa mga kalisdanan, nagtoo ta nga ang Dios mohimo para sa atong kaayohan. Mao nga maghatag ta og pasalamat paghalad matag Domingo, og espesyal nga mga halad sa espesyal nga mga okasyon.

Ingon sad ini ngadto sa isig katawo. Kon naay mohatag nato og pabor, angay lang nga atong pasalamaton og mohimog butang isip bayad sa kalipay. Sa samang paagi, lipay kaayo ta sa Dios sa iyang pag protekta nato matag simana og sa pagtubag sa atong mga pag ampo og gusto sad tang mobalos Niya sa grasya pinaagi sa paghatag. Apan, ang ubang tawo mo hikaw sa paghatag og pasalamat bisan pag sila moingon nga nagtoo sila sa

Dios.

Kon walay gustong mohatag sa Dios nagpakita kana nga siya puno sa kahangol sa kadato og sa kalibotanhong butang (Mateo 6:24). Kung bag-ong magtotoo, tingali masabtan, apan kung dugay na siyang Kristohanon og naa gihapon ining klaseha sa dughan, ang iyang pagtoo mo kunhod. Mao nga kon ang halad nga iya sa Dios dili ihatag, kini naay kalabutan sa kaluwasan.

Tinuod, ang matag sukdanan sa pagtoo managlahi, og tungod kay ang Dios nahibaw sa sulod sa dughan sa tawo, dili Siya motan-aw sa kantidad nga gihalad (Marcos 12:41-44). Ang Dios buot nga modawat sa kahumot sa atong pasalamat og pagtoo. Kon Siya mahimuot nato, atong madawat ang daghang grasya gikan Niya. Itugot sa Dios nga molambo ang atong espiritu, hatagan ta Niya’g daghang ika pasalamat, panalanginan 30, 60, og 100 ka pilo.

Naa pay laing klase sa espirituwal nga pagpangawat, ang pagkawat sa Pulong sa Dios. Ang paghatag og sayop nga propisiya gamit ang ngan sa Dios. Ang ubang tawo mo sulti og kaugmaon sa uban, sama sa mananag-an, moingon nga iyang na dunggog ang tingog sa Dios. Naa say mag damgo unya moingon nga gipadamgo sa Dios, og ang uban naay mahunahun og moingon nga gihatagan silag panan-awon sa Dios. Kini pagpasipala sa Dios.

Tinuod, nindot kon atong masabtan ang kabubut-on sa Dios pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo og sa pag proklama ini, apan sa pagbuhad, ato gyong susihon ang atong kaugalingon kon angayan ba gyod sa paghatod sa Pulong sa Dios. Ang Dios mamili niadtong walay daotan og limpyo nga dughan og motugot nila sa pag proklama sa kabubut-on sa Dios. Mo awahag ko nga bantayi ang imong isulti og ayaw gyod pangawat sa Pulong sa Dios gamit ang imong hunahun.

Kaigsoonan ko diha ni Kristo, labot pa sa imong nabasa, kon ang tawo dili mobuhad sa iyang katungdanan og mag usik sa panahon nga iya untang igahin para sa Dios, kini pagpangawat sad. Ako mag awahag nga wagtangon ang hunahun nga para lang permi sa imong kaugalingon og kahangol, hinuon perming pangitaa ang kaayohan sa uban diha sa dughan nga matitud-anon og sa maayong konsensya. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw mahimong hingpit nga anak sa Dios diha sa matuud.

Kung ang tawo atong tawgon nga kawatan, maulawan kini. Tungod kay nahibaw tang tanan nga ang pagpangawat sala.

Naay daghang hitabo nga ang tawo dili mo angkon nga sila nangawat. Kini nagpasabot nga nakahimo sila og sala apan wala sila mahibaw og dili sila mohinulsol tungod kay wala man sila maghunahun nga kadto sala. Karon atong tan-awon ang pasabot sa “pagpangawat” sa ika-8 sugo-“Ayaw kamo Pangawat.”

1. Unodnong pangawat: pagkuha sa butang sa uban

Ang ubang tawo mogamit sa butang nga dili ila sa walay pagtugot sa tag-iya. Tingali maghunahun sila nga ok rang gamiton kay amigo kaayo sila sa tag-iya o dili man kini bililhon. Baliwala ra kini sa ilang konsensya. Og usahay dili pa gani dayon iuli.

Dili lang kini maghimo og kadaot sa tag iya, apan nagpakita sad ni sa kaharas og walay pagtahod sa tawo. Bisan pa man kini’g gamay, og suod nga amigo ang tay iya, kon atong gamiton ang iyang butang sa walay pagpananghid, kini pagpangawat sa mata sa Dios.

Naay uban perming moingon, “Makagamit ko ini?” o “Mahimong mo hulam?” og perming mo gamit sa butang sa uban. Naa say mogamit hangtod nga mahurot og wala nay ikauli ngadto sa tag iya. Og bisan pag iuli, nakadaot og nakahasol na kini sa tag iya. Tugbang ini, ang tawo nga naay maayong konsensya maikog kon manghilabot sila sa butang

Ang Pag-angkon sa Pagtoo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihoc sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtoo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga Balita

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin

“Naayo ko sa Fatty-Liver og Colorectal Cancer”

Brother Yuusuke Lee, 19 anyos, estudyante sa Sunday School, South Korea



Disyembre 11, 2014, nag kalibang ko og naay say ‘hemafecia’. Niadto ko sa hospital. Gi-biopsy ko, endoscopy, gitaw sad ang ihi og dugo. Ang doktor niingon nga basin og Crohn’s disease, klase sa inflammatory bowel disease (IBD) og ni sugyot nga paadtoon ko og dakong hospital.

Pag Disyembre 23, gibalik ko og tanaw didto sa Seoul National University Hospital. Ang resulta nagpakita nga naa koy fatty-liver og colorectal cancer.

Gi tambagan ko ni Mrs. Booknim Lee, Presidente sa Manmin Prayer Center. Nagsugod ko og halad og pag ampo 30 minutes sa buntag og 1 oras sa gabii. Nag lista sad ko sa sermon ni Dr. Jaerock Lee “Spirit, Soul, ang Body.” Ang gugma sa Ginoo niabot og nitandog sa akong dughan. Nahatagan ko og pagtoo, og nag pasalamat.

Si Deconesa Kyungmi Lee, akong inahan, nitambong sad sa Manmin Prayer Center’s Meeting, buntag og hapon. Nag ampo sad siya sa Daniel Prayer Meeting.

Naghinulsol sa iyang bugnaw nga pagtoo. Grasya sa Dios, nibintaha ang akong kahintang. Human nga nakadawat sa pag ampo ni Senyor Pastor niadtong Pebrero 19, 2015, dali kaayong niarang ang akong kondisyon. Mahilisan nako, makakaon, og wala na magkalibang.

Pag Marso, nibalik ko sa Seoul National University Hospital para sa biopsy, endoscopy, og urine og testing sa dugo. Apan ang tanang resulta normal! Hallelujah!

“Pinaagi sa pag ampo sa panyo, ang akong Urinary Stone nigawas!”


Deacon Kyocheon Jin, 52 anyos, Parish 10, South Korea

Niadtoong Marso 5, 2015, naa koy grabing sakit sa kutokuto. Nisuka pa gani. Akong nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor nga gi-record sa Automated Response System (822-830-5320), unya nawala ang sakit. Sunod buntag, nibalik ang kasakit. Pag 6 P.M., gidala gyod ko sa hospital.

Samtang naghulat sa mga resulta, akong nadawat ang pag ampo sa panyo sa akong

Parish Pastor nga si Dalcheon Lee (Buhat 19:11-12) pinaagi sa telepono ubos sa tabang sa akong asawa, Senyor Deconesa Mihae Ryu. Og ang grabing kasakit nawala. Ang akong CT-scan nipakita nga naay bato nga 4mm kadako diha sa akong urinary-tract. Human makakita sa resulta nipauli ko og niinom sa Muan Sweet Water. Pagtaodtaod nangihi ko og akong

nakita nga naay bato nigawas uban sa ihi. Hallelujah!



“Naka recover ko sa Maayong Panan-aw og Nakaangkon sa Espirituwal nga panan-aw”

Sister Diana Moreno, 18 anyos, Colombia Manmin Church



Sa 5 katuig, sugod 2010, near-sighted kaayo ko og dili makakita sa layo. Hanap ang suwat sa maestro sa black-board. Pag Enero 2013, nagsugod ko og tambong sa Colombia Manmin Church uban sa akong ginikanan.

Niapil mi sa Manmin Central Church Sunday Service pinaagi sa pag sibya sa GCN. Nakadawat ko og daghang grasya sa mensahe ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee. Wala lang niya gisulti nga kita makadawat og grasya, apan iyang gi presenta ang

yawi para sa mga grasya, nga mao ang pagbalaan sa dughan. Natandog kaayo ko. Apan ang akong mata nag ngutngut sa dihang nag tan-aw sa TV screen, mao nga naglisod kog pagpaminaw sa sermon.

Abril 2014, si Rev. Heesun Lee nibisita sa Colombia Manmin Church para sa among ika-2 anibersaryo, og iyang gihimo ang Handkerchief Healing Meeting. Sa dihang iya kong giampoan sa panyo nga inampoan ni Senyor Pastor (Buhat 19:11-12), ang akong tibuok lawas niinit og ang

akong mata nibati og kahayag. Pag abli nako sa akong mata, ang mga butang sa layo kita na. Kahibulongan!

Makakita nako og klaro. Dugang pa, giabli sa Dios ang akong espirituwal nga mata pinaagi sa libro ni Senyor Pastor “Heaven and Hell” aron makakita ko sa espirituwal nga kalibotan. Pasalamatang ko ang Dios. Karon akong dayegon ang Ginoo isip miyembro sa ‘performing team’ og dako ang akong paglaom sa Langit. Hallelujah!

“Samtang Nagtan-aw sa DVD ‘Power’, akong na eksperyensya ang Kaayohang lihok sa Dios”

Satya Prakash Sharma, 50 anyos, Delhi Manmin Church, India

Sugod Disyembre 2014, dili ko makalakaw og tarong tungod sa aritris. Ang akong asawa si Kalmesh nag wheel chair sad, na inbalido ang iyang ubos nga parti tungod sa spinal-tumor.

Pag Pebrero 2015, ang akong ika-2 anak Neha Sharma nagdala og libro og DVD gikan sa Delhi World Book Fair 2015. Ang mga libro kang Dr. Jaerock Lee, ang *The Message of the Cross*, *The Measure of Faith*, *Seven Churches*, og *Keep Watching*

and *Praying*. Ang DVD giulohan kini og ‘Power’.

Nagsimba sad mi og laing simbahan mao nga naa mi-interest sa Pulong sa Dios og sa Iyang sagradong kaayohan. Among gibasa ang libro og na grasyahan. Amo sad gitaw ang DVD; nahibulong kaayo sa lihok sa Dios og napuno mi sa Espiritu Santo. Napuno ko sa kalipay og nikurog ang akong lawas. Unya ang sakit sa akong tuhod nawala! Hallelujah!

Naa koy ‘appointment’ sa doktor. Apan kompleto nakong naayo og dili na kinahanglan nga moadto pa. Pag Marso 8, ang tanang miyembro sa akong pamilya niadto sa Delhi Manmin Church og nagpa rehistro. Human ana, ang akong asawa nag tan-aw sa DVD ‘Power’, nakabati ang iyang paralisadong paa. Kahibulongan! Ang akong pamilya nakaangkon og paglaom sa kaayohan. Akong pasalamatang ang buhi nga Dios.



“Naayo ko sa Rhinitis nga nag Hasol Nako Sulod sa 20 Katuig”

Deacon Cheoljin Kim, 56 anyos, Gwangju Manmin Church, South Korea



Septembre 2007, gikuyogan ko sa akong kaila sa Gwangju Manmin Church sa Sunday Service. Adtong adlaw, nag antos ko sa pag panglipong og rhinitis. Labi na nga ang rhinitis naghasol nako sulod na sa 20 katuig. Moinom ko og manigarelyo.

Sa unang adlaw sa akong pagtambong, si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nihatot sa mensahe “Langit.” Ang mga miyembro niapil sa panimbahon sa

Central Church pinagi sa GCN. Una to nakong higayon nga naka dunggog mahitungod og langit. Akong nabati nga naa ko sa bag-ong kalibotan og ang kalipay niabot sa akong dughan. Naghilak sad ko sa dihang nagbasa sa testimonyal nga libro ni Dr. Lee *Tasting Eternal Life before Death*.

Human sa usa ka simana, nihunong nako og inom og panigarelyo. Milabay ang 3 ka simana, pinaagi sa pag ampo

ni Dr. Lee naayo ko sa rhinitis, og ang 5 katuig nga pang lipong og 3 katuig nga high-blood pressure nangawala. Hallelujah!

Karon trabahante nako sa Ginoo, isip Group Leader, Cell Leader, og Financial Supporter para sa mga estudyante, og boluntaryong driver sa simbahan. Akong pasalamatang ang Ginoo nga nigiya nako sa bulahan nga kinabuhi og aron magsilbi sa simbahan.

Ang Tanang Butang Mahimo sa Dios

Ang Dios sa gugma buot nga ang tanan maluwas. Iyang ipakita nga diha Niya walay imposibli pinaagi sa mga milagro, ilhanan, kahibulongan og sa gamhanang lihok. Atong paminawon ang mga panghimatuud sa mga magtotoong naka eksperyensya sa iyang gahom.

“Ang akong Apo Nakalakaw Human sa Pag ampo”

Sister Narantoya, 57 anyos, Mongolia Manmin Church



Nagpuyo ko sa pamilya sa akong ika duhang anak. Pebrero 2013, ang akong apo natawo. Apan human sa duha katuig sa iyang pagkatawo, dili gihapon siya makalakaw. Ang mga ka edad niya makalakaw na, apan siya dili. Nabalaka mi.

Amo siyang gipa tan-aw sa hospital. Ang doktor niingon nga ang iyang bukog sa bat-ang wala motubo nga normal maong dili siya kalakaw. Gi tambagan mi nga mag sul-ob og ‘support belt’ aron mahimutang ang iyang paa og mahatagan og kalig-on. Giingnan sad mi nga pa imnon siya og tambal sulod sa 4 ka bulan.

Usa kaadlaw, among nakaila si Deconesa Nansalma, og nakakita siya sa akong apo og naluoy kaayo. Niingon siya nga kon mosimba, magsunod sa maayong Kristohanong kinabuhi, og modawat sa pag ampo, ang akong apo maayo.

Nagpa rehistro ko sa Mongolia Manmin Church og matinguhaong nag tambong. Nagbaton ko sa Adlaw sa Ginoo og nahatag sa ikapulo. Gisulayan nako og apil ang Daniel Prayer Meeting. Amo siyang gihunongan og painom sa tambal. Matinguhaon kong nagdawat sa pag ampo ni Dr. Lee para niya. Ako sad permi sprayhan ang

iyang paa sa Muan Sweet Water (Exodo 15:25).

Human nga akong nadawat ang pag ampo sa panyo (Buhat 19:11-12), dali kaayo siyang naayo. Sa kataposan, Oktobre 2014, nilakaw na. Sugod Marso 2015, makalakaw na siya bisan walay support-belt. Hallelujah!



“Ang akong wala nga dunggan nga bungol Naka dunggog na”

Deaconess Sunok Park, 67 anyos, Parish 7, South Korea



Human sa kaminyoon, kulatahon ko sa akong bana og nibuto ang akong wala nga dunggan. Perming mag ngutngut, mag dugo og magsakit ang akong ulo. Wala ko magpa hospital kay wala man mi kwarta. Hangtod na bungol gyod ang akong wala nga dunggan.

Apan sa pag sigi og simba, namutang ko og Muan Sweet Water sa akong wala nga dunggan. Ang ka ngutngut nawala og ang sakit sa ulo ni minus. Sugod Disyembre 31, 2014, nagpuasa ko og 3

ka adlaw. Sa tinguha sa akong dughan nilamano ko ni Senyor Pastor sa wala pa ang New Year’s Service. Paghuman sa service nipauli ko. Apan nisuka ko og nag kalibang upat ka higayon, og naka tulog. Pagka buntag nindot kaayo ang akong pamati, ang sakit sa ulo wala na gyod.

Pipila ka adlaw, murag naay gahi sa akong dunggan. Akong gikuha og dugo kini nga nigahi. Human sa duha o tulo kaadlaw, nag siyok ang kong wala

nga dunggan. Dili ko komportabli, nag ‘earphones’ ko og naminaw sa sermon. Paghuman ang siyok nawala og nindot na ang akong pamati. Unya naka dunggog nako. Hallelujah!



▲ Ang dugo nang gawas sa iyang bungol nga dunggan, unya nag siyok kini sulod sa pipila kaadlaw. Unya naka dunggog na siya.

“Pinaagi sa Gamhanang Pag ampo ang Akong Interstitial Pregnancy Nahimong Normal”

Deaconess Kyungmi Lee, 36 anyos, Parish 32, South Korea



Abril 2, 2015, niadto ko sa hospital para pagpamatuud sa akong pag mabdos. Apan wala damha, gi ingnan ko nga naay ‘interstitial pregnancy’ (Ang akong pagmabdos naa gawas sa uterine-cavity kini parti sa fallopian-tube nga mo sampak sa muscular nga bahin sa uterus). Gi ingnan ko nga pa adtoon sa dakong hospital.

Sunod adlaw, niadto ko sa university hospital. Mao gihapon ang resulta. Ang binhi naa motubo sa parti nga naay daghang blood-vessels. Naay linaw sa duha ka litrong dugo. Aborsyon maoy pinaka maayong paagi kay kon dili ma piligro ang akong kinabuhi. Ingon ang akong doktor.

Ang akong bana, Brother Jungtae Yun, og ako nipauli aron makadawat sa kaayohan pinaagi sa pagtoo. Nagbasol ko nga dili maayong cell-leader sa mata sa Dios og naay panag bingkil sa pamilya. Og akong gidawat ang pag ampo ni Dr. Lee sa dili pa ang Friday All-Night Service.

Anang higayona, akong nabati ang akong tiyan nga niluag bisan og nag sakit ni sa una. Komportabli nako, apan nag dugo. Upat ka adlaw ang milabay nagpa re-test ko. Ang resulta nakita nga ang ‘fetus’ maayo nang pagka butang sa akong tiyan. Ang dugo nga nang gawas mao tong nanag ali, wala nay ika balaka pa. Hallelujah!

Ang akong bana nag sugod na og ampo human nga naka eksperyensya sa kahibulongang lihok sulod lang sa 5 kaadlaw. Nagpasalamat siya sa gugma og grasya sa Dios. Among pasalamat og himayaon ang Dios.



▲ Human sa pag ampo, ang hematoma nawala na og ang ‘fetus’ nahimutang na sa iyang tiyan.

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Patato St, J-Figuera Sampaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen. Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714